

Drugoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasjedanja u 2019. godini, dana 6. marta 2019. godine.

Broj: 01-439/2
Podgorica, 11.03.2019. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasjedanja u 2019. godini, dana 6. marta 2019. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LUKAMA

Član 1

U Zakonu o lukama („Službeni list CG”, br. 51/08 i 27/13) u članu 4 stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) **gradska luka** je luka namijenjena za vezivanje plovnih objekata sportskih klubova koji služe za obuku i takmičenje, javnih plovnih objekata, kao i plovnih objekata registrovanih za sport i rekreaciju, privredni ribolov, prevoz putnika, tehničkih plovnih objekata i slično (komunalni vez) i za vezivanje jahti i drugih plovnih objekata koji ne mogu koristiti komunalni vez (komercijalni vez);“.

Tač. 2a i 2b mijenjaju se i glase:

„2a) **operativna infrastruktura** obuhvata lučka postrojenja, operativnu obalu, privezišta, objekte i opremu namijenjenu pretovaru brodova (lučke gatove, ro-ro rampe, oprema za vezivanje brodova, bokobrane, bitve i slično), lučke, drumske i željezničke saobraćajnice, elektro-energetsku, telekomunikacionu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu i cjevovode unutar luke, koju je koncesionar ili privredno društvo dobio na korišćenje;“.

2b) **osnovna infrastruktura** obuhvata objekte zaštite luke od vjetrova i visokih talasa (lukobrane, nasipe i slično), lučke, drumske i željezničke saobraćajnice, elektro-energetsku, telekomunikacionu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu i cjevovode unutar luke koja se može koristiti pod jednakim uslovima;“.

Tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) **lučko područje** je morski i sa morem neposredno povezani kopneni prostor sa izgrađenim i neizgrađenim obalama i lučkim akvatorijumom, u kojem je smještena luka;“

Poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

„5a) **luka** je objekat na lučkom području koji se sastoji od lučke infrastrukture i suprastrukture namijenjen za pružanje lučkih usluga i obavljanje drugih djelatnosti koje su sa njima u privrednoj, saobraćajnoj ili tehnološkoj vezi;“

Tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) **luka nautičkog turizma** - marina je luka namijenjena za vezivanje, smještaj, čuvanje, zaštitu, održavanje, popravku, opremanje i sidrenje jahti, čamaca i drugih plovnih objekata;“.

U tački 9 alineja 2 mijenja se i glasi:

„- izgradnje, rekonstrukcije i/ili održavanja lučke infrastrukture i suprastrukture, njihovog korišćenja i predaje, u ugovorenom roku, u svojini koncedenta, u skladu sa zakonom i ugovorom o koncesiji;“.

Tačka 14 mijenja se i glasi:

„14) **sidište** je uređeni i označeni dio mora namijenjen sidrenju i/ili vezivanju plovnih objekata;“.

Poslije tačke 14 dodaje se nova tačka koja glasi:

„14a) **sidište luke** je dio lučkog područja na kojem je dozvoljen boravak plovnih objekata u očekivanju slobodnog veza u luci, očekivanju spremnosti tereta ili radi obavljanja ukrcaja i iskrcaja robe i/ili putnika kao i za smjenu posade, snabdijevanja plovnog objekta, dostave rezervnih djelova i drugih uobičajenih potreba plovnog objekta, koje može biti opremljeno za vezivanje;“

Tač. 17, 18, 20 i 24 mijenjaju se i glase:

„17) **unutrašnji saobraćaj** obuhvata prevoz putnika i tereta u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore;

18) **lučki gat** je dio operativne obale namijenjen pristajanju i vezivanju plovnih objekata;

20) **bitva** je dio lučke ili brodske opreme koji služi za vezivanje plovnih objekata;

24) **operativna obala** je dio operativne infrastrukture koja u luci služi za vezivanje, odvezivanje plovnih objekata radi utovara, istovara i pretovara tereta, podizanje i spuštanje plovnih objekata, ukrcaj i iskrcaj putnika i snabdijevanje plovnih objekata ili za ležarinu plovnih objekata;“.

Poslije tačke 24 dodaje se sedam novih tačaka koje glase:

„25) **privezište** je dio luke namijenjen za prihvati i siguran vez plovnih objekata, izvan operativne obale;

26) **vez** je dio privezišta koji je tehnički opremljen i na obali označen kao mjesto za smještaj plovnog objekta (komunalni ili komercijalni);

27) **komunalni vez** je vez namijenjen za vezivanje plovnih objekata sportskih klubova koji služe za obuku i takmičenje, javnih plovnih objekata, ratnih brodova i plovnih objekata Vojske Crne Gore kao i plovnih objekata registrovanih za sport i rekreaciju, privredni ribolov, prevoz putnika, tehničkih plovnih objekata i slično;

28) **komercijalni vez** je vez namijenjen za vezivanje jahti i drugih plovnih objekata koji ne mogu koristiti komunalni vez;

29) **ležarina plovnog objekta** je boravak plovnog objekta na operativnoj obali bez vršenja brodskih operacija utovara, istovara i pretovara tereta, ukrcaj i iskrcaj putnika, podizanja i spuštanja ili snabdijevanja plovnog objekta;

30) **vojna luka** je luka namijenjena za smještaj, čuvanje, zaštitu, održavanje, popravku i sidrenje ratnih brodova i plovnih objekata Vojske Crne Gore i stranih ratnih brodova uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane;

31) **vojni vez** je vez namijenjen za vezivanje ratnih brodova ili plovnih objekata Vojske Crne Gore i stranih ratnih brodova uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane.”.

Član 2

U članu 6 stav 1 poslije tačke 4 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„5) gradske luke;

6) vojne luke”.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Dio luka iz stava 1 tač. 1 do 4 ovog člana može biti namijenjen i za komunalne vezove.”

Član 3

Član 8 stav 1 mijenja se i glasi:

„Lukama od nacionalnog značaja upravlja organ uprave nadležan za pomorsku sigurnost i upravljanje lukama (u daljem tekstu: Organ uprave) u skladu sa ovim zakonom.”

Član 4

Član 9 mijenja se i glasi:

„Organ uprave

Član 9

Organ uprave vrši upravne i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na:

1) staranje o izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i upravljanju lukom ili djelom luke koja nije data u koncesiju, zakup odnosno korišćenje;

2) kontrolu i nadzor nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i korišćenjem luke, pružanjem lučkih usluga i obavljanjem ostalih djelatnosti u luci, koje su date u koncesiju, zakup odnosno korišćenje;

3) obezbjeđivanje uslova za obavljanje pomorskog saobraćaja i lučkih usluga u luci i na sidištu luke;

4) pripremu plana prostorne organizacije luka od nacionalnog značaja;

5) obezbjeđivanje poslovanja luke u skladu sa tržišnim principima;

6) donošenje rješenja o plaćanju naknada za korišćenje luke, pružanje lučkih usluga i obavljanje ostalih djelatnosti u luci, koje su date u koncesiju;

7) pripremu koncesionog akta, učestvovanje u postupku za dodjelu koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji;

8) utvrđivanje maksimalnog iznosa naknade za lučke usluge za trgovачke luke i komunalne vezove;

9) контролу извршавања уговора о концесији, закупу односно коришћењу;

10) регулацију и координацију односа и активности између концесонара и привредних друштава које има закључен уговор о коришћењу лuke;

11) доношење решења о плаćању накнаде за употребу оперативне обале, комерцијалних везова, сидриšta i ležarinu plovnih objekata.

Средства за обављање послова Органа управе обезбеђују се у Буџету Црне Горе по основу:

1) концесионе накнаде;

2) накнаде за употребу оперативне обале, комерцијалних везова, сидриšta i ležarinu plovnih objekata.

Послова из става 1 таč. 1 до 4 i таč. 7 до 11 ovог члана у лукама од локалног значаја обавља Правно лице.

Средства за обављање послова Правног лице обезбеђују се из:

1) концесионе накнаде или закупнине;

2) накнаде за употребу оперативне обале, комерцијалних везова, сидриšta i ležarinu plovnih objekata у лукама од локалног значаја.

Plan из става 1 таčka 4 ovog члана donosi Влада."

Član 5

У члану 11 став 1 таčka 2 mijenja se i glasi:

,2) накнаде за употребу оперативне обале, комерцијалних везова, сидриšta i ležarinu plovnih objekata."

Послje става 1 dodaje se novi stav koji glasi:

, „Накнаде из става 1 таčка 2 ovог члана не наплаћују се у лукама које je изградило привредно друштво које има закључен уговор о коришћењу лuke, односно концесионар који има закључен уговор о концесији и обавезу изградње, реконструкције, одрžавања i опремања луčke инфраструктуре (оперативне i осnovне) i луčke спротруктуре.“.

Član 6

Član 12 mijenja se i glasi:

, „Накнаде за луčke услуге су приход концесонара или привредног друштва које има закључен уговор о коришћењу лuke.

Максимални износ накнада за луčke услуге у трговачким лукама i за комunalne везове у лукама од националног значаја utvrđuje Organ управе, а у лукама од локалног значаја Правно лице.

Максимални износ накнада за луčke услуге из става 2 ovог члана utvrđuje se prema iznosu накнада u konkurentnim лукама sa sličnim prometom u jadranskoj regiji.

Pri određivanju максималног iznosa накнада Organ управе, односно Правно лице, treba da vodi računa da ne ugrozi poslovanje концесонара i интерес Црне Горе.

Концесионар или привредно друштво из става 1 ovог члана dužno je da Organu управе odnosno Pravnom licu dostavi na odobravanje iznos накнаде за луčke услуге у трговачким лукама i износ накнаде за комunalne везове i да јавно objavi visinu накнада за svaku vrstu lučkih usluga.

Naknada за употребу оперативне обале plaća se za brod koji koristi luku za utovar, istovar i pretovar tereta, ukrcaj i iskrcaj putnika, snabdijevanje plovnih objekata, odnosno za ležarinu plovnog objekta koji se u luci čuva, održava, popravlja ili oprema.

Naknada за употребу сидриšta naplaćuje se за brod koji koristi сидриšte luke.

Концесионар или привредно друштво dužno je da, na zahtjev Organu управе или Правног лице, dostavi podatke o plovnom objektu u luci (ime, pozivni znak, zastavu, bruto tonazu, najveću dužinu i slično), podatke o datumu i vremenu dolaska i odlaska plovnog objekta, pravnom statusu u luci, broju putnika i količini i vrsti pretovarenog tereta ako je ukrcavan, iskrcavan ili pretovaran u luci.“

Član 7

У члану 13 став 1 таčka 1 mijenja se i glasi:

, „1) изградњу, реконструкцију, одрžавање i управљање лuka ili dijela luka iz člana 9 stav 1 tačka 1 ovog zakona;“.

Član 8

Član 26a mijenja se i glasi:

, „Lučko подручје за лuke od националног, односно локалног значаја i сидришта лuke utvrđuje Влада на предлог Органа управе односно Правног лице, a у складу са плансним документом којим se definiše obalno подручје.

Označavanje границе сидриšta лuke из става 1 ovог члана vrši se uz saglasnost организационе единице Министарства (u daljem tekstu: Lučka kapetanija).

Utvrđivanje граница i критеријуме за utvrđivanje граница lučkog подручја i сидришта лuke, kao i način označavanja tih граница propisuje Влада.“

Član 9

У члану 26b stav 1 poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

, „5a) користити првеzište за vezivanje, odvezivanje plovnih objekata, radi utovara, istovara i pretovara tereta, podizanje i спуштање plovnih objekata, ukrcaj i iskrcaj putnika, одрžавање, поправку i опремање plovnih objekata;“.

U ставу 3 riječi: "Radnje из става 1 таč. 2, 6, 13, 15, 18, 19, 20 i 21" zamjenjuju se riječima: "Radnje из става 1 таč. 2, 6, 13, 15, 17, 18, 19, 20 i 21".

Član 10

У члану 31 став 1 таčka 1 mijenja se i glasi:

, „1) Органу управе, односно Правном лику ne достави на одобравање iznos накнаде за lučke usluge u trgovackim lukama i iznos накнаде за komunalne везове ili јавно ne objavi visinu накнадa za svaku vrstu lučkih usluga (član 12 stav 5);“

Послje tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

, „1a) Organu управе ili Pravnom licu po zahtjevu ne достави podatke o plovnom objektu u luci (ime, pozivni znak, zastavu, bruto tonazu, najveću dužinu i slično), podatke o datumu i vremenu dolaska i odlaska plovnog objekta, pravnom statusu u luci, broju putnika i količini i vrsti pretovarenog tereta ukoliko je ukrcavan, iskrcavan ili pretovaran u luci (član 12 stav 8);“

Послje tačke 19 dodaje se nova tačka koja glasi:

, „19a) u luci koristi првеzište за vezivanje, odvezivanje plovnih objekata radi utovara, istovara i pretovara tereta, подизање i спуштање plovnih objekata, ukrcaj i iskrcaj putnika, одрžавање, поправку i опремање plovnih objekata (član 26b stav 1 tačka 5a);“.

Član 11

Послje člana 32 dodaje se novi član koji glasi:

Član 32a

Podzakonski akti iz člana 26a ovog zakona donijeće se u roku od шest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona“.

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Црне Горе“.

Broj: 14-4/19-1/5

EPA 643 XXVI

Podgorica, 6. mart 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsednik,

Ivan Brajović, s.r.